



Province of the  
**EASTERN CAPE**  
EDUCATION

## **MOHATO O PHAHAMENG**

**KEREITI YA 9**

**PUDUNGWANA 2017**

**SESOTHO PUO YA LAPENG P3  
MEMORANTAMO**

**MATSHWAO: 50**

---

Memorantamo e na le maqephe a 7.

---

## KAROLO YA A: MOQOQO

## POTSO YA 1

## RUBURIKI YA HO TSHWAYA MOQOQO (30)

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7: phihlello e babatsehang 80% – 100%	Kgato 6 phihlello e kgabane 70% – 79%	Kgato 5 Phihlello e ntle 60% – 69%	Kgato 4 Phihlello e mahareng 50% – 59%	Kgato 3 Phihlello e fofo 40 –49%	Kgato 2: Phihlello e karolwana feela 30– 39%	Kgato 1 Ha ho phihlello 00– 29%
Moralo le dikahare	8-10	7-8	6-7	4-5	3-4	2-3	0–2
	Dikahare ke tse babatsehang, tsa boiqapelo; mehopoloe matla e phepetsang monahano.	Dikahare ke tse ntle, mehopolo keya boiqapelo, e tebile mme e tsosa tjantjello.	Dikahare di a kgahlisa, di momahane hantle; mehopolo e tsosa tjantjello, e a kgodisa.	Dikahare tse loketseng, tse momahaneng ho lekaneng; mehopolo e a thahasellisa, boiqapelo bo kgotsofatsang.	Dikahare di mahareng feela, momahano ha e ntle; mehopolo boholo e a amoheleha; boiqapelo bo a haella.	Dikahare ha di a hlaka ka nako tsohle; mehopolo e seng mekae, e a iphetaka.	Dikahare boholo di tswile lekoteng; ha ho momahano; mehopolo e kgathatsa matla, e a phetakwa.
Matshwao: [10]	Moralo le/kapa mekgwaritso e qalang o hlahisa moqoqo o babatsehang.	Moralo le/ kapa mo/ me kgwaritso di hlahisitse moqoqo o motle haholo.	Moralo le/ kapa mo/mekgwaritso di hlahisitse moqoqo o motle.	Moralo le/ kapa mo/me kgwaritso di hlahisitse moqoqo o kgotsofatsang.	Moralo le/ kapa mo (me) kgwaritso di hlahisitse moqoqo o mahareng feela.	Moqoqo o ntse o sa amohelehe kगतong ya PL, le ha o radilwe; ha o a bopeha hantle.	Moralo kapa mekgwaritso e a haella; moqoqo o bopilwe ka tsela e sa kgahliseng.

	8 – 10	7 – 8	6–7	4–5	3 – 4	2 – 3	0 – 2
Tshebediso ya puo, setaele le ho hlaola diphoso	Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo (le ya bonono) le matshwao di sebediswa ka tsela e babatsehang; kgetho ya mantswe a a babatseha; setaele sehalo le rejisetara di loketse sehlooho.	Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo le matshwao a puo di sebediswa ka nepo; o sebedisa puo ya bonono; kgetho ya mantswe ke e batsi, ya boiqapelo; setaele sehalo le rejisetara di loketse sehlooho.	Ho na le bopaki ba kelohloko e sedi ya puo; puo le matshwao a puo boholo di nepahetse; mantswe a kgethilweng ke a loketseng tema; setaele sehalo le rejisetara di loketse sehlooho.	O bontsha kelohloko e itseng ya matla a puo; puo ya hae e bonolo. Mantswe a puo a lekane; kgetho ya mantswe ke e lekaneng; setaele, sehalo le rejisetara di tsamaelana le sehlooho.	Kelohloko e sedi ya puo e a haella; tshebediso ya puo e mahareng feela; matshwao a puo hangata ha a sebediswa ka nepo; kgetho ya mantswe a motheo feela; setaele, sehalo le rejisetara di hloka momahano.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse; kgetho ya mantswe e a haella; setaele, sehalo le rejisetara ha di a nepahala.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse haholo; kgetho ya mantswe ha e ya nepahala; setaele, sehalo le rejisetara di fosahetse kahohle- hohle.
Matshwao: [5]	Moqoqo boholo ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Moqoqo boholo ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Moqoqo boholo ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Moqoqo o ntse o na le diphoso tse mmalwa le ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Moqoqo o na le diphoso tse ngatanyana le ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Moqoqo o ntse o tletse diphoso tse ngata, le ha o lekotswe botjha.	Diphoso di ngatangata, le pherekano e kgolo le ha ho na le boiteko ba tekolobotjha.

	5	5	3 – 4	3	3 – 4	2 – 3	0 – 2
Sebopeho-diratswana, selelekela, qetelo le bolelele	Diratswana di a babatseha, di hokahane, ka tsela e hlakileng ka dinako tsohle.	Diratswana di ntle haholo, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako.	Diratswana di bopilwe ka kgokahano ka tsela e kgotsofatsang.	Diratswana di ntle, di hokahaneng ka tsela e utlwahalang.	Diratswana le dipolelo di na le diphoso, empa moelelo o ntse o le teng.	Diratswana le dipolelo di motheo feela.	Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kappa diratswana di haella haholo.
Matshwao: [5]	Selelekela le qetelo di a babatseha haholo, di dumellana le mosebetsi.	Selelekela le qetelo di ntle haholo, di dumellana le mosebetsi.	Selelekela le qetelo di ntle, di a kgahlisa, di dumellana le mosebetsi.	Selelekela le qetelo di a kgotsofatsa, ho latela ditlhoko tsa mosebetsi.	Selelekela le qetelo di batla di kgotsofatsa, ho latela mosebetsi.	Selelekela le qetelo di bonolo feela.	Selelekela le qetelo di haella le ho fokola haholo.
	Bolelele bo nepahetse, ho latela ditlhoko tsa sehlooho.	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo nepahetse	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo batla bo nepahetse.	O batla o le molelele/ mokgutshwane.	O molelele/ mokgutshwane haholo.

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 30**

**KAROLO YA B: DITEMMATSA KGOKAHANO TSE TELELE****POTSO YA 2****RUBRIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO [20]**

Makgetha a ho lekanyetsa	Khoutu ya 7 Pihlello e babatsehang 80 –100%	Khoutu ya 6 pihlello e kgabane 70 – 79%	Khoutu ya 5 Pihlello e ntle 60 – 69%	Khoutu ya 4 Pihlello e mahareng 50 – 59%	Khoutu ya 3 Pihlello e fofo 40 – 49%	Khoutu ya 2 pihlello e karolwana feela 30 – 39%	Khoutu ya 1 Ha ho pihlello 0–29%
Dikahare Moralo le Sebopeho Matshwao [10]	-Tsebo e babatsehang ya ditlhokeho tsa tema.	-Tsebo e ntle ya ditlhokeho tsa tema	-Tsebo e mahareng ya ditlhokeho tsa tema.	-Tsebo e lekaneng ya ditlhokeho tsa tema.	- Tsebo e sa lekanang ya tema.	-Tsebo ya motheo feela ya ditlhokeho tsa tema.	-Ha a na tsebo ya ditlhokeho tsa tema.
	-Dikahare le mehopollo di momahane ka ho phethahala.	-Dikahare le mehopollo di momahane.	-Dikahare le mehopollo di momahane.	-Dikahare di momahane ka tsela e amohelang feela.	- Momahano ya dikahare e mahareng.	-Momahano e karolwana feela ya dikahare.	-Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo.

Matshwao:[10]	-Moralo le/kapa mekgwaritso di sebedisitswe	-Moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e ntle haholo	-Moralo / le kapa mo/mekgwaritso di hlahisitse tema e ntle haholo.	-Moralo le/kappa mo/me kgwaritso di hlahisitse tema e kgotsofatsang.	- Moralo le/kapa mo/mekgwaritso di hlahisitse tema e amohelehang ho mahareng feela.	- Moralo le/kapa mekgwaritso ha di a sebediswa kaofela.	-Moralo kapa mekgwaritso di a fokola.
	Sebopeho se nepahetse kahohlehohle	-O sebedisitse melao e nepahetseng ya sebopeho	-O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho	-O sebedisitse melao e loketseng ya sebopeho	-O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopeho.	- Melao ya sebopeho e a fokola.	Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeho.

	8 – 10	7 – 8	6 – 7	5 – 6	3 – 4	2 – 3	0 – 2
TSHEBEDISO YA PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO [10]	<p>-Puo e nepahetse,tema e ngotswe ka tsela e babatsehang, Tlotlontswe e babatsehang.</p> <p>-Setaele,sehalo le rejisetara ke tse loketseng.</p> <p>-Tema boholo ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola.</p> <p>-Bolelele bo nepahetse</p>	<p>-Tema e nepahetse, tlotlontswe e loketse tema</p> <p>-Setaele,sehalo le rejisetara di loketse ditlhokeho tsa tema</p> <p>-Tema boholo ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola.</p> <p>-Bolelele bo lekane.</p>	<p>-Tema e baleha ha bonolo,tlotlontswe e nepahetse.</p> <p>-Setaele, sehalo le rejisetara boholo di lokile.</p> <p>-Tema boholo ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola.</p> <p>-Bolelele bo lekane.</p>	<p>-Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela. Diphoso di mmalwa, tlotlontswe e a haella.</p> <p>-Ho na le ho kgaokgaoha ha setaele, sehalo le rejisetara.</p> <p>-Diphoso di mmalwa le ha tema e lekotswe botjha ho di hlaola.</p> <p>-Bolelele bo batla bo nepahetse.</p>	<p>-Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela. Diphoso di mmalwa, tlotlontswe e a haella.</p> <p>Ho na le ho kgaokgaoha ha setaele,sehalo le rejisetara.</p> <p>Diphoso di mmalwa le ha tema e lekotswe botjha ho di hlaola.</p> <p>Bolelele - e telele / kgutshwane haholo.</p>	<p>-Tema ho thata ho baleha, tlotlontswe e hloka ho lokiswa.</p> <p>-Setaele, sehalo le rejisetara ha di a nepahala.</p> <p>-Tema e tletse diphoso le ha e lekotswe botjha.</p> <p>-Tema e telele/ kgutshwane haholo.</p>	<p>-Tema e a fokola ho thata ho e bala. Tlotlontswe e hloka ho lokiswa haholo.</p> <p>-Setaele, sehalo le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho.</p> <p>-Tema e kopakopane le ha e lekotswe botjha ho di hlaola.</p> <p>-Bolelele- e telele/kgutshwane haholo.</p>

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 20**

**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI: 50**